

**Nacrt od:
1. novembar 2010.**



Ugovor o podršci sponzora

između

Države Crne Gore
koju predstavlja **Ministarstvo Ekonomije**

i

[Sponzor]¹

dana [•] 2011

¹ Sponzor je Kvalifikovani ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač za Projekat.

SADRŽAJ

Član 1	Definicije; Tumačenje	3
1.1	<i>Definicije</i>	<i>3</i>
1.2	<i>Tumačenje.....</i>	<i>3</i>
Član 2	Dan stupanja na snagu.....	4
2.1	<i>Stupanje na snagu.....</i>	<i>4</i>
Član 3	Unošenje uloga	5
3.1	<i>Ulog</i>	<i>5</i>
3.2	<i>Pravo dostavljanja Obavještenja o zahtjevu</i>	<i>5</i>
Član 4	Isplata potraživanja.....	5
4.1	<i>Obavještenje o zahtjevu.....</i>	<i>5</i>
Član 5	Ograničenje prenosa Vlasničkih interesa.....	6
5.1	<i>Ograničenje o prenosa Vlasničkih interesa.....</i>	<i>6</i>
Član 6	Ugovorna kazna i Garancija izgradnje.....	6
6.1	<i>Obaveza osnivanja Društva, Novacija Ugovora o koncesiji</i>	<i>6</i>
6.2	<i>Ugovorna kazna za neosnivanje Društva, za propust da se novira Ugovor o koncesiji</i>	<i>7</i>
6.3	<i>Finansijsko obezbjeđenje.....</i>	<i>7</i>
6.4	<i>Garancija izgradnje.....</i>	<i>8</i>
6.5	<i>Obaveze Sponzora</i>	<i>9</i>
6.6	<i>Zamjena i Otkazivanje garancije.....</i>	<i>9</i>
Član 7	Povrede	Error! Bookmark not defined.
7.1	<i>Kršenje od strane Sponzora.....</i>	<i>10</i>
Član 8	Naknada savjetnika	11
8.1	<i>Naknada savjetnika</i>	<i>11</i>
Član 9	Izjave i garancije.....	12
9.1	<i>Izjave i garancije Sponzora</i>	<i>12</i>
9.2	<i>Izjave i garancije Koncedenta</i>	<i>13</i>
Član 10	Ograničenje odgovornosti.....	13

10.1	<i>Ograničenje odgovornosti</i>	13
Član 11	Rješavanje sporova	14
11.1	<i>Obavještenje o sporu</i>	14
11.2	<i>Procedura rješavanja sporova</i>	14
11.3	<i>Tehnički sporovi</i>	15
11.4	<i>Arbitraža</i>	16
11.5	<i>Povezani Sporovi</i>	18
11.6	<i>Nastavak obaveza</i>	18
11.7	<i>Komercijalne radnje</i>	Error! Bookmark not defined.
11.8	<i>Imunitet; Nadležnost</i>	18
Član 12	19
12.1	<i>Obavještenja</i>	19
12.2	<i>Izmjene</i>	21
12.3	<i>Opstanak</i>	21
12.4	<i>Koristi trećih lica</i>	21
12.5	<i>Nepostojanje odricanja</i>	21
12.6	<i>Odnos između Strana</i>	21
12.7	<i>Troškovi Strana</i>	22
12.8	<i>Saglasnost</i>	22
12.9	<i>Jezik</i>	22
12.10	<i>Mjerodavno pravo</i>	22
12.11	<i>Cjelokupnost Ugovora</i>	22
12.12	<i>Ustupanje</i>	22
12.13	<i>Povjerljivost</i>	23
12.14	<i>Nepostojanje odgovornosti za pregled</i>	24
12.15	<i>Specifično ispunjenje</i>	24
12.16	<i>Tvrdnje</i>	24
12.17	<i>Primjerci Ugovora</i>	25
12.18	<i>Dalja uvjeravanja</i>	25
12.19	<i>Razdvojitost</i>	25
12.20	<i>Djelimična nevažnost</i>	26

UGOVOR O PODRŠCI SPONZORA (“Ugovor”) je zaključen dana [•] [2011] (“**Dan zaključenja**”) u [•], na osnovu odluke o davanju koncesije [•] Skupštine Crne Gore br. [•] od [•] godine, između:

- (1) [Sponzor] (“Sponzor”), [•] osnovano u skladu sa pravom [•], sa sjedištem u [•]; i
- (2) Države Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo ekonomije (“**Koncedent**”).

Sponzori, Društvo i Koncedent su u daljem tekstu pojedinačno označeni kao “**Strana**” a zajedno kao “**Strane**”.

PREAMBULA

- A. Država Crna Gora ima namjeru da uključi privatni sektor u projekat izgradnje hidroelektrana u cilju korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Morače koji uključuje:
- (i) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i revitalizaciju hidroelektrana na rijeci Morači od strane Koncesionara i prenos tih hidroelektrana na Koncedenta nakon isteka Koncesionog perioda (kao što je niže definisano),
 - (ii) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje i izgradnju prenosne mreže neophodne za povezivanje ovih hidroelektrana na prenosni sistem PRENOSA (kao što je niže definisano) od strane Koncesionara i transfer prenosne mreže na PRENOS u skladu sa Ugovorom o upravljanju i korišćenju prenosne mreže (kao što je niže definisano);
 - (iii) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje i izgradnju svih puteva koji se moraju izmjestiti ili novih puteva koji su neophodni da zamjene one puteve koji su postali neupotrebljivi izgradnjom HE na Morači (kao što je niže definisano), Prenosne mreže (kao što je niže definisano) ili usled potapanja Potopljenog zemljišta (kao što je niže definisano) od strane Koncesionara kao i prenos ovih puteva na Koncedenta;
 - (iv) eksproprijaciju od strane Koncedenta svog zemljišta potrebnog u vezi sa izgradnjom HE na Morači, Prenosne mreže, odnosno Projektnih puteva (kako je niže definisano) ili potrebnog u vezi sa potapanjem Potopljenog zemljišta; i
 - (v) sanaciju kompleksa manastira Morača od strane Koncedenta,
- (“**Projekat**”);
- B. Koncedent je zaključio Ugovor o koncesiji (kao što je niže definisano) sa Sponzorom radi realizacije Projekta;
- C. Uslov je Ugovora o koncesiji da Sponzor zaključi ovaj Ugovor sa Koncedentom;

- D. Sponzor želi da pruži obezbjeđenje u korist Koncedenta kao podršku, između ostalog, obavezi Društva da blagovremeno izgradi Projektne objekte i otpočne komercijalni rad HE na Morači; i
- E. Koncedent je predviđen da bude korisnik takvog obezbjeđenja.

STOGA, Strane su saglasne o sledećem:

Član 1 Definicije; Tumačenje

1.1 Definicije

U ovom Ugovoru, osim ukoliko kontekst nalaže drugačije, termini napisani velikim početnim slovom imaju značenje koje im je dodjeljeno u Prilogu 1.

1.2 Tumačenje

- (a) U ovom Ugovoru, osim ukoliko je očigledna suprotna namjera:
- (i) Jednina uključuje množinu i suprotno;
 - (ii) Upućivanje na bilo koje Lice uključuje i njegove pravne sledbenike ali, ako je to primjenjivo, samo ukoliko takvi pravni sledbenici nijesu zabranjeni ovim Ugovorom, i upućivanje na Lice u određenom svojstvu isključuje to Lice u bilo kom drugom svojstvu ili kao pojedinca;
 - (iii) Upućivanje na jedan rod uključuje i drugi rod;
 - (iv) Upućivanje na bilo koji ugovor ili dokument označava takav ugovor ili dokument sa izmjenama, odnosno dopunama i na snazi u skladu sa njegovim odredbama;
 - (v) Upućivanje na bilo koji propis ili odredbu propisa uključuje upućivanje na bilo koju izmjenu ili ponovno usvajanje istog i bilo koju odredbu koja bude zamijenila takav propis ili odredbu propisa;
 - (vi) “ispod,” “ovog,” “uz ovo” i riječi sličnog značenja smatraće se upućivanjem na ovaj Ugovor kao cjelinu a ne na pojedinu Tačku, Prilog ili drugu njegovu odredbu;
 - (vii) “uključujući” (zajedno sa povezanim terminom “uključuje”) znači uključujući bez ograničavanja opštosti opisa datog prije tog termina;
 - (viii) U vezi sa određenjem bilo kog perioda vremena “od” znači “od uključujući” a “do” znači “do isključujući”; i
 - (ix) Upućivanje na dokumente ili ugovore smatraće se upućivanjem i na sve njegove anekse, dodatke, priloge, ili izmjene i dopune.
- (b) Sadržaj i Naslovi u ovom Ugovoru su samo radi upućivanja i ne predstavljaju dio ovog Ugovora i neće biti uzeti u obzir prilikom tumačenja ovog Ugovora.

- (c) Upućivanje u tekstu Ugovora na Članove, Tačke i Priloge (i Aneксе istog) je na Članove, Tačke i Priloge (i Aneксе) ovog Ugovora, osim ukoliko je drugačije navedeno. Upućivanje u bilo kom Prilogu na Članove, Tačke i Aneксе je na Članove, Tačke i Aneксе tog Priloga, osim ako je drugačije navedeno. Upućivanje u bilo kom Prilogu (ili Aneksu) na Članove i Tačke Ugovora je upućivanje na tekst ovog Ugovora, osim ukoliko je drugačije navedeno.
- (d) U ispunjavanju svojih obaveza i dužnosti, i u obezbjeđivanju procjena po ovom Ugovoru, svaka Strana će imati obavezu da postupa u dobroj vjeri.
- (e) Osim ukoliko je drugačije navedeno u ovom Ugovoru, upućivanje na vrijeme znači upućivanje na Centralno-evropsko standardno vrijeme ili Centralno-evropsko ljetnje vrijeme, koje bude primjenjivo.
- (f) Ovaj Ugovor je dogovoren između Strana koje su imale pravne zastupnike i pravila tumačenja koja inače nalažu da ovaj Ugovor bude tumačen na štetu neke od Strana, neće biti primjenjiva na tumačenje ovog Ugovora.
- (g) U slučaju konflikta između odredaba ovog Ugovora i bilo kog Priloga ili Aneksa, prednost će imati odredbe ovog Ugovora.

Član 2 Dan stupanja na snagu

2.1 Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor:

- (a) stupa na snagu Danom zaključenja; i
- (b) osim ako ne bude produžen ili ne bude ranije raskinut u skladu sa odredbama ovog Ugovora, a pod uslovima iz Tačke 12.3, nastaviti da važi do nastupanja ranijeg od sledećih događaja:
 - (i) istek ili prijevremeni raskid Ugovora o koncesiji; ili
 - (ii) istek Koncesionog perioda

(“**Period**”).

Član 3 Unošenje uloga

3.1 Ulog

- (a) Sponzor je ovim putem saglasan da će unijeti, direktno ili indirektno, kapital u Društvo u iznosima koji se zahtjevaju Finansijskim dokumentima, na način i u vrijeme predviđeno Finansijskim dokumentima.
- (b) Sponzor potvrđuje i prihvata da će Koncedent imati pravo da se saglasi sa odredbama Finansijskih dokumenata koje se odnose na raspored prema kom će kapital biti unijet u Društvo od strane Sponzora. Koncedent će iskoristiti svoje pravo da se saglasi sa takvim odredbama u skladu sa Tačkom 3.5 (*Finansiranje*) Ugovora o koncesiji.

3.2 Pravo dostavljanja Obavještenja o zahtjevu

Sve dok Društvo ne dostavi Koncedentu potvrdu, u skladu sa Tačkom 3.5.2 (*Obavještenje Koncedenta o potvrdi o ulozima*) Ugovora o koncesiji, kojom se potvrđuje da su u Društvo unijeti svi iznosi koji se prema Finansijskim dokumentima moraju unijeti kao kapital od strane Sponzora, Koncedent će imati pravo da dostavi Sponzoru Obavještenje o zahtjevu, u formi predviđenoj Članom 4.

Član 4 Uplata po zahtjevu

4.1 Obavještenje o zahtjevu

Nakon što Sponzor primi, u bilo kom trenutku nakon Dana zaključenja, pismeno obavještenje o zahtjevu („**Obavještenje o zahtjevu**“) od strane Koncedenta kojim se potvrđuje da unošenje kapitala koje duguje Sponzor ili neko od njegovih Povezanih lica, kao što je predviđeno Finansijskim dokumentima, kasni više od tri (3) Radna dana, Sponzor će bezuslovno i neopozivo unijeti u Društvo iznos koji je dužan da unese u roku od (3) Radna dana od datuma kada Sponzor primi Obavještenje o zahtjevu.

Član 5 Ograničenje prenosa Vlasničkih interesa

5.1 Ograničenje prenosa Vlasničkih interesa

- (a) Sponzor (ili bilo ko od sticaoca Vlasničkog interesa koji je prethodno držao Sponzor) neće prenijeti pravo na bilo kom Vlasničkom interesu u Društvu koji na njega glasi ili koje drži, bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta na takav transfer, koja neće biti bez razloga uskraćena ili odložena.
- (b) Gore pomenuta ograničenja se neće primjenjivati na:
- (i) prenos koji se zahtjeva po Propisima Crne Gore, ili u slučaju primjene Propisa Crne Gore, ili po naređenju suda, vladinih organa ili agencija sa odgovarajućim ovlašćenjima;
 - (ii) prenos koji je nastao uspostavljanjem ili izvršenjem sredstva obezbjeđenja na Vlasničkom interesu u skladu sa Finansijskim dokumentima; ili
 - (iii) transfer između Sponzora i bilo kog Povezanog lica Sponzora koje je, direktno ili indirektno, u isključivoj svojini Sponzora ili posjeduje sto procenata (100%) Vlasničkog interesa u Sponzoru ili između takvih Povezanih lica; pod uslovom, međutim, da (a) su takva Povezana lica zaključila ugovor sa Koncedentom, sporazumjevši se pri tom da budu obavezani odredbama ovog Člana 5, i (b) da takav transfer ne oslobađa Sponzora od bilo koje obaveze po ovom Ugovoru ili Ugovoru o koncesiji.

Sponzor se obavezuje da obezbjedi da Koncesionar ne sprovede statusnu promjenu ili promjenu pravne forme ili promjenu sjedišta bez prethodne pismene saglasnosti Koncedenta, koja neće biti bez razloga uskraćena ili odložena.

Član 6 Ugovorna kazna; Garancija finansiranja i Garancija izgradnje

6.1 Obaveza osnivanja Društva, Novacija Ugovora o koncesiji

- (a) Sponzor će blagovremeno:
- (i) osnovati Društvo u skladu sa Tačkom [3.1] (*osnivanje Društva*) Ugovora o koncesiji; i

- (ii) potpisati Ugovor o novaciji u skladu sa Tačkom [3.2] (*Novacija Ugovora o koncesiji*) Ugovora o koncesiji.
- (b) Odmah po saznanju bilo koje informacije koja sugerira da će Sponzor biti u docnji po pitanju osnivanja Društva ili potpisivanja Ugovora o novaciji, Sponzor će obavjestiti Koncedenta o takvom kašnjenju.

6.2 Ugovorna kazna za neosnivanje Društva, za propust da se novira Ugovor o koncesiji

- (a) Ako Sponzor ne bude:
 - (i) blagovremeno osnovao Društvo kao što se zahtjeva prema Tački [3.1] (*osnivanje Društva*) Ugovora o koncesiji; ili
 - (ii) blagovremeno potpisao Ugovor o novaciji kao što se zahtjeva prema Tački [3.2] (*Novacija Ugovora o koncesiji*) Ugovora o koncesiji,

tada će Sponzor platiti Koncedentu na ime ugovorne kazne iznos koji je jednak jednoj šestini (1/6) Garancije finansiranja za svaki Mjesec docnje u osnivanju Društva ili u potpisivanju Ugovora o novaciji (u zavisnosti od slučaja) u odnosu na vremenski rok za preduzimanje tih radnji; s tim što, ugovorna kazna koju plaća Sponzor prema ovoj Tački 6.2 neće preći pet miliona Eura (€ 5,000,000).

6.3 Finansijsko obezbjeđenje

Ne kasnije od Dana zaključenja, Sponzor će dostaviti Koncedentu garanciju na prvi poziv („**Garancija finansiranja**“) koju izdaje Kvalifikovana banka pod uslovima iz Priloga 2. Osim ako je ovde drugačije određeno, Sponzor će u kontinuitetu održavati Garanciju finansiranja, ili njenu zamjenu, na snazi u iznosima koji se zahtjevaju, sve do Finansijskog zatvaranja. U slučaju da:

- (a) ugovorna kazna bude plativa prema Tački 6.2 ovog Ugovora, a ne bude plaćena od strane Sponzora u roku od deset (10) Radnih dana od Dana na koji je Sponzor bio dužan da je plati, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije finansiranja i Koncedent može povući Garanciju finansiranja za iznos ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkom 6.2; ili
- (b) ugovorna kazna postane plativa prema Tački 3.7 (*Ugovorna kazna zbog kašnjenja ili propusta da se ostvari Finansijsko zatvaranje; Obavještenje o odlaganju*) Ugovora o koncesiji, a ne bude plaćena od strane Koncesionara u roku od deset (10) Radnih dana

od Dana na koji Koncesionar duguje isplatu, onda će Sponzor platiti iznos koji se duguje Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana od isteka tog roka od deset (10) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne plati taj iznos Koncedentu u ovom roku od pet (5) Radnih dana, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije finansiranja i Koncedent može povući Garanciju finansiranja za iznos ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkom 3.7 (*Ugovorna kazna za kašnjenje u Postizanju finansijskog zatvaranja; Obavještenje o kašnjenju*) Ugovora o koncesiji.

6.4 Garancija izgradnje

- (a) Prilikom Finansijskog zatvaranja, Sponzor će dostaviti Koncedentu garanciju na prvi poziv („**Garancija izgradnje**“) koju izdaje Kvalifikovana banka pod uslovima iz Priloga 2 i u tom smislu će održavati u kontinuitetu takvu Garanciju izgradnje, ili njenu zamjenu, u punoj snazi u zahtjevanom iznosu do Datuma početka rada. Nakon dostavljanja Garancije izgradnje, Koncedent će vratiti Garanciju finansiranja Sponzoru nakon bilo kakvog povlačenja koje je Koncedentu dozvoljeno prema Tački 6.3. Bilo u slučaju da:
- (i) Ugovorna kazna postane plativa prema Tački 6.3 Ugovora o koncesiji (*Ugovorna kazna za propuštanje dostizanja Ugovornog kapaciteta*), a Koncesionar ih nije platio u roku od deset (10) Radnih dana od dana na koji je Koncesionar trebalo da izvrši isplatu, onda će Sponzor platiti iznos dugovan Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana u roku od Dana isteka tih pet (5) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne plati taj iznos Koncedentu u roku od tih pet (5) Radnih dana, onda će se smatrati da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije izgradnje, a Koncedent može povući Garanciju izgradnje ugovorne kazne koja nije plaćena u skladu sa Tačkom 6.3 Ugovora o koncesiji (*Ugovorna kazna za propuštanje dostizanja Ugovornih kapaciteta*); ili
 - (ii) Ugovorna kazna postane plativa po Tački 6.5 (*Ugovorne kazne za kašnjenje u ostvarivanju Dana početka rada; Obavještenje o odlaganju*) Ugovora o koncesiji a ne bude plaćena od strane Koncesionara u roku od deset (10) Radnih dana od Dana na koji Koncesionar duguje isplatu, onda će Sponzor platiti iznos koji duguje Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana od isteka roka od tih deset (10) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne plati takav iznos Koncedentu u roku od tih pet (5) Radnih dana, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije izgradnje i Koncedent može povući Garanciju izgradnje za iznos Ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkom 6.5 (*Ugovorne kazne za kašnjenje u ostvarivanju Dana početka rada; Obavještenje o odlaganju*) Ugovora o koncesiji.
- (b) Po nastupanju Datuma početka rada, Koncedent će vratiti Garanciju izgradnje Sponzoru, nakon bilo kog povlačenja koji je Koncedentu dozvoljen prema Tački 6.4(a).

6.5 Obaveze Sponzora

Sponzor:

- (a) se ovim putem odriče svih prava da traži ili izvrši bilo koje privremene ili trajne zaštitne mjere koje se odnose na Garanciju izgradnje ili Garanciju finansiranja;
- (b) će, ne manje od trideset (30) Dana prije navedenog isteka datuma tada važeće Garancije izgradnje ili Garanciju finansiranja, dostaviti Koncedentu:
 - (i) zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja koja će biti na snazi na Dan dostavljanja; i
 - (ii) potvrdu od predstavnika Sponzora, koja glasi na Dan dostavljanja, koja potvrđuje da izdavalac takve zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke, kao i da ova Garancija izgradnje ili Garancija finansiranja ispunjavaju zahtjeve iz Priloga 2; i
- (c) će, u slučaju da izdavalac Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja prestane da ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke, u roku od deset (10) Radnih dana od dana na koji izdavalac prvi put ne ispuni zahtjeve Kvalifikovane banke, dostaviti Koncedentu zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja zajedno sa potvrdom od predstavnika Sponzora, koja je izdata na dan dostavljanja, koja potvrđuje da:
 - (i) izdavalac takve zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke; i
 - (ii) takva Garancija izgradnje ili Garancija finansiranja ispunjava zahtjeve iz Priloga 2.

6.6 Zamjena i Otkazivanje garancije

- (a) U roku od deset (10) Radnih dana od dostavljanja bilo koje zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja prema Tački 6.5, Koncedent će dostaviti Sponzoru zamjene Garancije izgradnje odnosno Garancije finansiranja.
- (b) U slučaju da Sponzor ne dostavi zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja na način predviđen Tačkom 6.5(b) ili Tačkom 6.5(c), smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja usled propusta zamjene i Koncedent može, po slobodnom izboru, povući Garanciju izgradnje ili Garanciju finansiranja za pun iznos; s tim što će Koncedent, osim u slučaju nastupanja Slučaja povlačenja Garancije izgradnje ili Slučaja povlačenja Garancije finansiranja (u kom slučaju Koncedent može povučene iznose tretirati kao da su povučeni nakon nastupanja Slučaja povlačenja Garancije finansiranja ili Slučaja povlačenja Garancije izgradnje), a nakon Sponzorovog

dostavljanja zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja, u skladu sa Tačkom 6.5, nadoknaditi Sponzoru iznos koji je povučen (bez kamate ili kazne).

Član 7 Kršenja

7.1 Kršenje od strane Sponzora

Svaka od sledećih stavki pojedinačno predstavlja Kršenje od strane Sponzora (svaki takav slučaj kao „**Kršenje od strane Sponzora**“):

- (a) Propust Sponzora da unese u Društvo ulog u kapitalu koji se zahtjeva ovim Ugovorom a koji Sponzor ne ispravi u roku od tri (3) Radna dana od kada primi Obavještenje o zahtjevu od Koncedenta da je takva naknada neizmirena, a koje obavještenje će u razumnim detaljima obrazložiti propust da se izvrši uplata;
- (b) Propust Sponzora da Koncedentu isplati bilo koju ugovornu kaznu kada je Sponzor obavezan da Koncedentu plati shodno tačkama 6.2, 6.3 i 6.4;
- (c) postavljenje stečajnog upravnika ili likvidacionog upravnika Sponzoru, odnosno nad svim ili praktično svim djelovima njegove imovine u postupku pokrenutom od strane Sponzora, ili postavljenje stečajnog upravnika ili likvidacionog upravnika u postupku pokrenutom protiv Sponzora a koje ne bude ukinuto u roku od devedeset (90) dana, odnosno ukoliko Sponzor prihvati i povinuje se takvom postavljenju;
- (d) Povreda zabrane prenosa Vlasničkih interesa sadržanih u Članu 5 od strane Sponzora;
- (e) Nedostavljanje ili neodržavanje u kontinuitetu od strane Sponzora bilo Garancije finansiranja, bilo Garancije izgradnje, kao što se ovde zahtjeva;
- (f) Nastupanje Kršenja od strane Koncesionara (kao što je definisano u Ugovoru o koncesiji) prema Ugovoru o koncesiji;
- (g) Propust Sponzora da ispoštuje i izvrši bilo koju bitnu obavezu iz ovog Ugovora a koju Sponzor ne otkloni u roku od trideset (30) dana od detaljno obrazloženog Koncedentovog pisanog obavještenja o propustu sa zahtjevom da ovaj bude otklonjen; s tim što ukoliko Sponzor započne sa preduzimanjem primjerenih radnji na otklanjanju propusta u roku od tih trideset (30) dana i nakon toga savjesno nastavi sa

otklanjanjem propusta, period otklanjanja će biti produžen za dodatnih devedeset (90) dana,

s tim što nijedan od ovih događaja se neće smatrati Kršenjem od strane Sponzora, ukoliko je u cjelini ili djelimično posledica kršenja ili propusta Koncedenta shodno odredbama ovog Ugovora.

Član 8 Naknada savjetnika

8.1 Naknada savjetnika

- (a) Sponzor će platiti naknadu za uspjeh u iznosu od jedan milion pet stotina sedamdeset pet hiljada eura (EUR 1.575.000) IFC-u u roku od trideset (30) Dana od Dana zaključenja.
- (b) Sponzor će, po zahtjevu i uputstvima Koncedenta, zaključiti jedan ili više ugovora koji su razumno prihvatljivi za Sponzora, Koncedenta i tehničke, pravne, finansijske ili transakcione savjetnike Koncedenta i IFC-a, u zavisnosti od slučaja, prema kom će se Sponzor obavezati da plati naknadu i troškove Koncedentovim i IFC-jevim tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima na Projektu, u zavisnosti od slučaja, u vezi sa Projektom koji je postao plativ od strane Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) od i nakon datuma na koji je Sponzor obavješten od strane Koncedenta da je najpovoljniji ponuđač za Projekat, uključujući i sve naknade i troškove koji su nastali tokom pregovaranja bilo kojih izmjena Projektnih ugovora. Takav ugovor će, između ostalog, predvidjeti;
 - (i) naknade i troškovi tehničkih, pravnih, finansijskih ili drugih savjetnika Koncedenta i IFC-a na Projektu, u zavisnosti od slučaja, biće određeni posebnim ugovorima između Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) i relevantnog savjetnika;
 - (ii) tehnički, pravni, finansijski ili drugi savjetnici Koncedenta i IFC-a na Projektu, u zavisnosti od slučaja, dostaviće fakture Koncedentu ili IFC-u (ako je primjenjivo) za naknadu i troškove koji su nastali u vezi sa predstavljanjem Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) od strane savjetnika;
 - (iii) Koncedent ili IFC (u zavisnosti od slučaja) će odobriti ili uskratiti odobrenje svakoj fakturi (bez razmatranja od strane Sponzora), i izdati instrukcije Sponzoru za plaćanje za odobrene fakture;

- (iv) Sponzor će platiti Koncedentovim ili IFC-jevim (u zavisnosti od slučaja) tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima na Projektu, u zavisnosti od slučaja, u skladu sa instrukcijama Koncedenta ili IFC-a za plaćanje (u zavisnosti od slučaja) u roku od trideset (30) Dana od Sponzorovog prijema takve instrukcije za plaćanje; i
- (v) Koncedent ili IFC (u zavisnosti od slučaja) neće biti u obavezi da dijele detalje iz sadržaja faktura Koncedentovih ili IFC-jevih (u zavisnosti od slučaja), tehničkih, pravnih, finansijskih ili drugih savjetnika na Projektu, u zavisnosti od slučaja, sa Sponzorom ili da dostave kopije takvih faktura Sponzoru.
- (c) Koncedentovi i IFC-jevi tehnički, pravni, finansijski i drugi savjetnici na Projektu će ostati predstavnici i savjetnici Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) i nikakav odnos klijent-savjetnik ili klijent-advokat neće nastati između Sponzora i Koncedentovih i IFC-jevih tehničkih, pravnih, finansijskih i transakcionih savjetnika kao rezultat aranžmana plaćanja koji je određen u Tački 8.1(a) ili 8.1(b).

Član 9 Izjave i garancije

9.1 Izjave i garancije Sponzora

Sponzor izjavljuje i garantuje Koncedentu sledeće:

- (a) Sponzor je punovažno osnovan i postoji u skladu sa pravom [•];
- (b) Zaključenje i ispunjenje ovog Ugovora od strane Sponzora je punovažno odobreno svim odgovarajućim korporativnim radnjama;
- (c) Ovaj Ugovor je punovažno zaključen i isti predstavlja zakonsku i važeću obavezu Sponzora, koja može biti izvršena protiv njega u skladu sa njegovim odredbama, s tim što, u odnosu na izvršivost pravnih sredstava, važe ograničenja ustanovljena Propisima Crne Gore koji regulišu oblast, stečaja, insolventnosti, reorganizacije, moratorijuma ili drugih sličnih propisa koji imaju uticaj na izvršivost prava povjerilaca i opštim principima pravičnosti;
- (d) Zaključenje i ispunjenje ovog Ugovora nije u suprotnosti sa bilo kojom odredbom, niti predstavlja kršenje bilo koje zaloge, hipoteke ili drugog bitnog ugovora koji obavezuje Sponzora ili bilo koje važeće naredbe bilo kog suda, ili bilo koje regulatorne agencije ili drugog tijela kome Sponzor podliježe;

- (e) Zaključenje i ispunjenje ovog Ugovora od strane Sponzora, poštovanje njegovih odredbi i realizacija Projekta nije niti će biti u suprotnosti niti će imati za posledicu kršenje Osnivačkih akata Sponzora ili bilo koje odredbe, uslova ili norme bilo kog Propisa Crne Gore ili bilo koje dozvole, ili naredbe, pismena, privremene mjere, presude ili odluke bilo kog Državnog organa protiv Sponzora; i
- (f) Izjave i garancije Sponzora u svojstvu Koncesionara iz Ugovora o koncesiji ostaju na snazi i važe i nakon novacije Ugovora o koncesiji sa Sponzora na Društvo.
- (g) Izjave sadržane u Tačkama 12.16(a) zaključno sa 12.16(c) su istinite i tačne.

9.2 Izjave i garancije Koncedenta

Koncedent izjavljuje i garantuje Sponzoru sledeće:

- (a) Ovaj Ugovor je punovažno zaključen i isti predstavlja zakonsku i važeću obavezu Koncedenta, koja može biti izvršena protiv njega u skladu sa njegovim odredbama, s tim što, u odnosu na izvršivost pravnih sredstava, važe ograničenja ustanovljena Propisima Crne Gore koji regulišu oblast, stečaja, insolventnosti, reorganizacije, moratorijuma ili drugih sličnih propisa koji imaju uticaj na izvršivost prava povjerilaca i opštim principima pravičnosti;
- (b) Zaključenje i ispunjenje ovog Ugovora nije u suprotnosti sa bilo kojom odredbom, niti predstavlja kršenje neke odredbe bilo koje zaloge, hipoteke ili drugog bitnog ugovora koji obavezuje Koncedenta ili bilo koje važeće naredbe bilo kog suda, ili bilo koje regulatorne agencije ili drugog tijela kome Koncedent podliježe; i
- (c) Zaključenje i ispunjenje ovog Ugovora od strane Koncedenta, poštovanje njegovih odredbi i realizacija Projekta nije niti će biti u suprotnosti niti će imati za posledicu kršenje bilo koje odredbe, uslova ili norme bilo kog Propisa Crne Gore ili bilo koje dozvole, ili naredbe, pismena, privremene mjere, presude ili odluke bilo kog Državnog organa protiv Koncedenta.

Član 10 Ograničenje odgovornosti

10.1 Ograničenje odgovornosti

Osim ukoliko je drugačije izričito predviđeno u Ugovoru, nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani po osnovu ugovora, delikta, garancije, objektivne odgovornosti ili po bilo kom drugom pravnom institutu za bilo koje posredne, posledične, sporedne, kaznene ili primjerne štete. Nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani osim u skladu sa Ugovorom ili zbog njegovog kršenja; s tim što se ovom odredbom ne

ustanovljava odricanje od prava jedne Strane prema drugoj u odnosu na pitanja koja nijesu vezana za ovaj Ugovor ili radnje kojima se ovaj Ugovor ne bavi.

Član 11 Rješavanje sporova

11.1 Obavještenje o sporu

U slučaju da između Strana nastane bilo kakav Spor, neslaganje ili potraživanje iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom povredom, raskidom ili punovažnošću, Strana koja želi da proglasi Spor dostaviće drugoj strani pisano obavještenje identifikujući sporno pitanje u razumnim detaljima.

11.2 Procedura rješavanja sporova

11.2.1 Neformalno rješavanje sporova

Nakon što jedna strana u skladu sa Tačkom 11.1 primi obavještenje o Spor od druge Strane kojim se identifikuje Spor u razumnim detaljima, Strane će u roku od dvadeset (20) Dana od dana prijema takvog obavještenja pokušati da u dobroj vjeri riješe Spor kroz pregovore zastupnika Strana. U slučaju da Strane ne uspiju da postignu dogovor u navedenom roku od dvadeset (20) Dana, ili u nekom dužem roku ukoliko se tako dogovore, Spor će biti riješen u skladu sa formalnom procedurom rješavanja Sporova opisanoj u Tački 11.2.2.

11.2.2 Formalna procedura rješavanja sporova

- (a) U slučaju da Strane ne mogu da riješe Spor neformalnim pregovorima u skladu sa Tačkom 11.2.1 i ukoliko je takav Spor Tehnički spor, onda će Spor biti riješen povjeravanjem Nezavisnoj komisiji u skladu sa Tačkom 11.3; s tim što se:
 - (i) Tačka 11.3 neće primenjivati da bi se riješio Spor, ukoliko Strane u roku od pet (5) Radnih dana ne mogu da se slože oko toga da li Spor potpada pod definiciju Tehničkog spora, već će u tom slučaju Spor biti riješen u skladu sa Tačkom 11.4; i
 - (ii) bez obzira na naprijed navedeno, svaka Strana može, osim ukoliko je drugačije izričito predviđeno ovim Ugovorom, zatražiti u obavještenju drugoj Strani da Tehnički spor bude riješen u skladu sa procedurom opisanom u Tački 11.4 bez upućivanja na Nezavisnu komisiju u skladu sa Tačkom 11.3.

Ukoliko neka od Strana ne prihvati preporuku Nezavisne komisije u vezi s Tehničkim sporom, ta Strana može uputiti Spor na rješavanje po proceduri opisanoj u Tački 11.4; s tim što, ukoliko ta Strana ne uputi Spor na rješavanje po proceduri opisanoj u Tački 11.4 u roku od devedeset (90) Dana od dana dostavljanja preporuke Nezavisne komisije, ta preporuka će biti obavezujuća za Strane. Ukoliko Nezavisna komisija ne dostavi svoju preporuku u roku određenom u Tački 11.3.1(g) onda svaka Strana može uputiti Spor na rješavanje u skladu sa procedurom opisanom u Tački 11.4.

- (b) Ukoliko Strane ne mogu da riješe Spor neformalnim pregovorima u skladu sa Tačkom 11.2.1 i ukoliko takav Spor nije Tehnički spor, onda će taj Spor biti riješen u skladu sa Tačkom 11.4.

11.3 Tehnički sporovi

11.3.1 Procedura rješavanja tehničkih sporova

Svaki Tehnički spor u skladu sa ovom Tačkom 11.3 riješiće se prema sledećim odredbama:

- (a) Strana koja inicira rješavanje Tehničkog spora pred Nezavisnom komisijom dostaviće drugoj Strani obavještenje u kome navodi da je podnijela Tehnički spor na rješavanje Nezavisnoj komisiji.
- (b) Nezavisna komisija će razmotriti Tehnički spor po inicijativi Strane koja traži da Tehnički spor razmotri Nezavisna komisija, a koja će u roku od deset (10) Radnih dana Nezavisnoj komisiji podnijeti obavještenje opisano u Tački 11.3.1(a) i drugoj strani pisani materijal u kom se navodi:
 - (i) detaljan opis Tehničkog spora;
 - (ii) poziciju Strane koja pokreće postupak; i
 - (iii) kopije evidencija koje dokazuju položaj Strane koja pokreće postupak.
- (c) U roku od deset (10) Radnih dana od dana kada je Strana podnijela naprijed opisane materijale druga Strana može podnijeti Nezavisnoj komisiji i Strani koja je pokrenula postupak:
 - (i) svoj opis Tehničkog spora u razumnim detaljima;
 - (ii) izjavu o položaju Strane koja odgovara na pokrenuti postupak; i
 - (iii) kopije evidencija koje dokazuju položaj Strane koja odgovara na pokrenuti postupak.

- (d) Dodatno uz materijal koji Strana koja pokreće postupak dostavlja Nezavisnoj komisiji, Nezavisna komisija će razmotriti i sve informacije koje dostavi Strana koja odgovara na pokrenuti postupak u roku od deset (10) Radnih dana kao i, po sopstvenoj diskreciji Nezavisne komisije, dodatnu dokumentaciju koju Nezavisnoj komisiji u nekom kasnijem trenutku dostavi bilo koja Strana (sa primjerkom za drugu Stranu).
- (e) Svaka Strana će odrediti Lice koje je upoznato sa predmetom spora, a koje će biti dostupno Nezavisnoj komisiji za odgovore na pitanja kao i dostavljanje svih dodatnih informacija koje zatraži Nezavisna komisija. Izuzimajući ovo Lice, nijedna Strana neće biti obavezna, ali može, da daje usmene izjave ili prezentacije Nezavisnoj komisiji.
- (f) Osim kao što je predviđeno u Tački 11.3.1(h) u vezi sa plaćanjem troškova, procedura po Tački 11.3 neće imati uticaj na bilo koju Stranu i dokaze i izjave date u toku ovog procesa ne mogu biti korišćene protiv Strane u bilo kom drugom postupku, uključujući arbitražni postupak naveden u Tački 11.4. Proces iz ove Tačke 11.3 neće se smatrati arbitražom i propisi koji se odnose na trgovinsku arbitražu neće se primjenjivati.
- (g) Kada bude pokrenuto razmatranje Tehničkog spora od strane Nezavisne komisije, Nezavisna komisija će biti obavezan da dostavi preporuku u roku od petnaest (15) Radnih dana nakon isteka roka od deset (10) Radnih dana za dostavljanje odgovora predviđenog u Tački 11.3.1(c) Ukoliko Nezavisna komisija dostavi svoju preporuku u roku od petnaest (15) Radnih dana ili u kasnijem trenutku, a nijedna Strana nije do tada pokrenula drugi postupak u vezi sa Tehničkim sporom, Strane će razmotriti i pregovarati u dobroj vjeri o preporuci u roku od deset (10) Dana od dostavljanja preporuke prije preduzimanja bilo kakvih drugih radnji.
- (h) Svaka Strana će snositi svoje troškove koje je imala u pripremi materijala i prezentacija za Nezavisnu komisiju.

11.4 Arbitraža

- (a) Svaki Spor u skladu sa ovom Tačkom 11.4 će konačno biti riješen u skladu sa Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke komore ("**Pravila MTK**").
- (b) Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku je engleski.
- (c) Osim ukoliko Strane drugačije ne dogovore, u postupku će arbitrirati tri (3) arbitra, koji će se birati tako što će svaka Strana izabrati po jednog (1) u roku koji je određen kao rok za izbor arbitra u Pravilima MTK i na taj način izabrana dva (2) arbitra će u roku od trideset (30) dana od izbora drugog arbitra izabrati trećeg (3-eg) arbitra.

- (d) Nijedan arbitar izabran u skladu sa ovom Tačkom 11.4 neće imati državljanstvo zemlje iz koje potiče ma koja Strana niti će ijedan arbitar biti akcionar, direktor, zaposleni, zastupnik, ili izvođač kao ni bivši akcionar, direktor, zaposleni, zastupnik ili izvođač bilo koje Strane.
- (e) Arbitražni postupak će se voditi u Beču, Austrija.
- (f) Strane su saglasne da će prikupljanje dokaza, prethodna saslušanja i ispitivanje svedoka i stručnjaka ovlašćenih u skladu sa Pravilima MTK-a od strane arbitražnog suda biti tumačeno kao odobrenje bilo kojoj od Strana da zahtjeva dostavljanje dokumenata ili drugih informacija od koje se razumno očekuje da će voditi utvrđivanju dokaza koji su od značaja za bilo koji zahtjev ili odbranu u vezi Spora, uključujući i na sledećim sredstvima:
 - (i) do dvadeset pet (25) pismenih ispitivanja, uključujući sve zasebne pod-djelove;
 - (ii) do dvadeset pet (25) zahtjeva za priznanje;
 - (iii) zahtjeve za dostavljanje dokumenata, uključujući dostavljanje elektronski sačuvanih podataka u odgovarajućem elektronskom formatu; i
 - (iv) do deset (10) usmenih izjava datih pod zakletvom, uključujući izjave koje da pod zakletvom predstavnik koga je odredilo neko lice da kao njegov zastupnika svedoči o određenim pitanjima u njegovo ime.
- (g) Svaka Strana će upotrebiti razumne napore (uključujući da isto zahtjeva u svakom ugovoru sa savjetnicima, zastupnicima i izvođačima) kako bi osigurali da njihovi savjetnici, zastupnici i izvođači budu na raspolaganju za davanje izjava pod zakletvom i za druge mehanizme utvrđivanja koji su predviđeni u Tački 11.4(f).
- (h) Svaka Strana će biti odgovorna za svoje pravne i druge povezane troškove u vezi sa arbitražom.
- (i) Odluka arbitara je konačna i obavezujuća za Strane i protiv te odluke nije dozvoljena žalba.
- (j) Svaka Strana može bilo kom nadležnom sudu podnijeti zahtjev za priznanje arbitražne odluke.
- (k) Arbitražna presuda će glasiti i biće plativa u iznosu u Eurima i biće izražena u bruto iznosu koji obuhvata Porez, osim ukoliko bi iznos koji je plativ po osnovu presude već uključivao Porez da je plaćen u redovnom toku.
- (l) Strane se odriču svojih prava na potraživanje ili naknadu i arbitri neće dosuditi bilo kakvu kaznenu, višestruku ili kakvu drugu primjernu štetu, bilo po zakonu ili sudskoj praksi (osim u mjeri u kojoj je takva šteta dosuđena trećem licu i predmet je raspodjele između Strana).

11.5 Povezani Sporovi

- (a) Arbitražni tribunal može spojiti arbitražu koja proističe ili se odnosi na ovaj Ugovor sa svakom arbitražom koja proizilazi ili se odnosi na jedan ili više Projektnih ugovora ukoliko predmet Spora proizilazi iz ili je u vezi sa bitno istim činjenicama ili poslovima. Tako spojeni arbitražni postupak riješiće arbitražni tribunal koji je izabran u arbitražnom postupku koji je prvi započet.
- (b) Osim ukoliko je drugačije predviđeno u Tački 11.2, pravo Strana da nastave sa rješavanjem Spora shodno Tački 11.2 biće nezavisno od njihovog prava, ili prava povezanih lica, da nastave sa rješavanjem Spora po bilo kom drugom Projektnom ugovoru. Bez obzira na naprijed navedeno ili bilo šta suprotno u ovom Ugovoru, konačna odluka u Sporu po i u skladu sa bilo kojim Projektnim ugovorom predstavljaće konačno i obavezujuće rješenje tog pitanja, mutatis mutandis, za obaveze Koncesionara ili Koncedenta iz ovog Ugovora.

11.6 Nastavak obaveza

U toku trajanja Spora nijedna Strana nije oslobođena dužnosti ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora.

11.7 Imunitet; Nadležnost

- (a) Koncedent je bezuslovno i neopozivo saglasan da potpisivanje i izvršenje ovog Ugovora s njegove strane, predstavlja njegove privatne i komercijalne radnje. Koncedent se ovime neopozivo i bezuslovno:
 - (i) saglašava da u slučaju pokretanja bilo kakvog postupka protiv Koncedenta ili njegovih sredstava, a koja nijesu Zaštićena imovina, u bilo kojoj jurisdikciji u vezi sa ovim Ugovorom, neće biti podniet bilo kakav zahtjev za imunitetom od takvog postupka od strane ili u ime Koncedenta u odnosu na njega ili bilo koje njegovo sredstvo (izuzimajući Zaštićenu imovinu);
 - (ii) odriče prava na imunitet koji sada ima on sam ili neko od njegovih sredstva (izuzimajući Zaštićenu imovinu) ili koje može imati u budućnosti u bilo kojoj jurisdikciji u vezi sa bilo kojim takvim postupkom; i
 - (iii) saglašava sa izvršenjem svih presuda protiv njega u takvom postupku u svim jurisdikcijama, sa upotrebom svih pravnih lijekova i svih radnji u vezi takvih postupaka (uključujući davanje i izvršenje nad ili u vezi cjelokupne njihove imovine (izuzev Zaštićene imovine) bez obzira na njihovu upotrebu ili namjeravanu upotrebu.

- (b) Sponzor se ovime neopozivo i bezuslovno:
- (i) saglašava sa nadležnošću bilo kog nadležnog suda, u vezi sa njim i bilo kojim dijelom i svim njegovim sredstvima i imovinom koju posjeduje ili koju može kasnije steći, za bilo koji zahtjev koji podnese Koncedent radi izvršenja bilo koje presude ili odluke arbitra koji je valjano izabran u skladu sa ovim Ugovorom u cilju rješavanja Spora između Strana. Sponzor se odriče prava na prigovor koji može imati sada ili u budućnosti u pogledu mjesta preduzimanja bilo kog zahtjeva ili postupka kao što je usaglašeno u ovoj Tački 11.7, a naročito se odriče prigovora da je takav zahtjev ili postupak pokrenut pred neodgovarajućim forumom i saglasan je da ne odgovara i ne traži navedeno;
 - (ii) saglašava da proces u svakoj takvoj radnji ili proceduri može biti sproveden na svaki način koji je dozvoljen po mjerodavnom pravu naprijed navedenog suda; i
 - (iii) odriče se bilo kog i svih prava koje može imati u izvršenju presude ili potraživanja na Zaštićenoj imovini pred bilo kojim nadležnim sudom.
- (c) Radi pojašnjenja, svaki Spor ili razlika između Strana oko toga da li se neka Strana ponaša u skladu sa ovom Tačkom 11.7 utvrđivaće se prema Tački 11.3 i potpada pod definiciju Tehničkog spora.

Član 12 Razno

12.1 Obavještenja

- (a) Sva obavještenja i ostala komunikacija koju je Strana obavezna da dostavi ili joj je dozvoljeno da dostavi (uključujući račune koje je potrebno ili dozvoljeno dostaviti po ovom Ugovoru) biće sačinjena u pisanoj formi i biće dostavljena ili lično ili preko kurirske službe ili će biti poslate faksom ili e-mail-om na adresu ili broj druge Strane koji je naveden u daljem tekstu:

(i) Za Sponzora:

Na ruke:

Faks:

E-mail:

sa primjerkom za:

Ne ruke:

Faks:

E-mail:

(ii)Za Koncedenta:

Na ruke:

Faks:

E-mail:

sa primjerkom za :

Na ruke:

Faks:

E-mail:

s tim što, Strana može promjeniti adresu na koju se šalju obavještenja, nakon prethodnog pisanog obavještenja drugoj Strani u roku od trideset (30) Dana u skladu sa ovom Tačkom 12.1.

- (b) Nijedno obavještenje ni ostala komunikacija neće proizvoditi dejstvo dok ne bude primljena ili dok se ne bude smatrala primljenom od Strane kojoj je namjenjena:
- (i) kada je dostavljena, u slučaju lične dostave;
 - (ii) tri (3) Radna dana od dana kada je poslata, ukoliko se šalje međunarodnom kurirskom službom;
 - (iii) nakon slanja, ukoliko je poslata faksom, u skladu sa potvrdom o neprekinutom prijemu ili
 - (iv) nakon slanja, ukoliko je poslata elektronskom poštom, uz potvrdu prijema od strane primaoca
- (c) Strana koja dostavlja obavještenje ili neki drugi vid komunikacije u skladu sa Tačkom 12.1 će u roku od jednog (1) Radnog dana od slanja takvog obavještenja ili drugog vida komunikacije dostaviti primaocu istinit i tačan prevod na crnogorski jezik. U slučaju nesaglasnosti između engleske originalne verzije obavještenja ili drugog vida komunikacije i njegovog prevoda na crnogorski jezik, mjerodavna će biti verzija na engleskom jeziku. Radi pojašnjenja, ukoliko Strana koja je to obavezna ne dostavi prevod obavještenja ili druge komunikacije u skladu sa ovom Tačkom 12.1, to neće imati uticaja na dejstvo takvog obavještenja ili druge komunikacije kako je ona ustanovljena shodno Tački 12.10.

12.2 Izmjene

Izmjene ovog Ugovora proizvodiće dejstvo i obavezivaće Strane samo ukoliko budu sačinjene u pisanoj formi i ako ih budu potpisali ovlašćeni zastupnici svake Strane.

12.3 Produženo važenje

Po isteku ovog Ugovora ili u slučaju ranijeg raskida ovog Ugovora, sve obaveze, izjave i garancije sadržane u ovom Ugovoru prestaju da važe i da proizvode dejstvo i Strane nemaju nikakvih daljih obaveza ili odgovornosti po osnovu ovog Ugovora, osim onih obaveza i odgovornosti koje su proistekle prije i ostale neizmenjene do dana isteka ili raskida Ugovora.

12.4 Koristi trećih lica

Ovaj Ugovor je sačinjen isključivo u korist Strana i nijedna odredba ovog Ugovora neće biti tumačena tako da u korist bilo kog Lica koje nije Strana ustanovljava neka prava, ili dužnost prema njemu, ili nivo pažnje prema njemu ili bilo kakvu odgovornost prema njemu.

12.5 Nepostojanje odricanja

Nijedna Strana neće biti oslobođena od posledica kršenja ili nepridržavanja bilo koje odredbe ovog Ugovora osim uz izričitu pisanu saglasnost druge Strane. Oslobođanje dato od bilo koje Strane za bilo koje kršenje učinjeno od bilo koje druge Strane neće biti tumačeno kao odricanje od bilo kog drugog ili daljeg kršenja sličnog ili drugačijeg karaktera.

12.6 Odnos između Strana

(a) Ovaj Ugovor se neće tumačiti niti je sačinjen u cilju osnivanja udruženja, zajedničkog ulaganja, ili ortakluka između Strana niti da nametne bilo kojoj Strani ortačku obavezu ili kakvu odgovornost.

(b) Nijedna Strana nema pravo ni ovlašćenje da zaključi ugovor ili da preuzme obavezu, da preduzima radnje u ime druge Strane, ili da bude njen zastupnik ili predstavnik, ili da na drugi način obaveže, drugu Stranu i nijedna Strana neće sebe predstavljati trećem licu kao da ima takvo pravo ili ovlašćenje.

12.7 Troškovi Strana

Osim ukoliko je drugačije ugovoreno u Tački 8 ili kako može biti drugačije ugovoreno u bilo kom drugom Projektom ugovoru, svi troškovi svake Strane, uključujući troškove i naknade zastupnika, predstavnika, savjetnika i revizora koje su Strane angažovale, a u vezi sa pripremom ovog Ugovora i realizacijom Projekta, snosiće ona Strana koja je bila izložena takvom trošku, a druga Strana nema nikakvih obaveza po tom osnovu.

12.8 Saglasnost

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno u ovom Ugovoru, kadgod je jednoj Strani potrebna saglasnost ili odobrenje druge Strane, takva saglasnost ili odobrenje neće biti bez razloga odbijena niti data sa zakašnjenjem.

12.9 Jezik

Ovaj Ugovor je sačinjen na engleskom i crnogorskom jeziku i engleska verzija je preovlađujuća. Sva obavještenja, potvrde i druga dokumentacija i komunikacija (uključujući primjerke) biće sačinjena u skladu sa tačkom 12.1 (c) s tim što će takva obavještenja, potvrde i druga dokumentacija i komunikacija koju daje Državni organ u skladu sa Propisima Crne Gore biti na crnogorskom jeziku.

12.10 Mjerodavno pravo

Ovaj Ugovor je sačinjen u skladu sa i na njega se primjenjuju Propisi Crne Gore.

12.11 Cjelokupnost Ugovora

Ovaj Ugovor je potpuni i konačan izraz saglasnosti između Strana po pitanjima sadržanim u ovom Ugovoru. Izuzimajući ostale Projektne ugovore i sporazume i drugu komunikaciju koja je u skladu sa njima potrebna, sve pismene i usmene izjave, sporazumi, ponude, ili druga komunikacije bilo koje vrste između Strana u vezi sa ovim Projektom, a prije zaključenja ovog Ugovora su ovime derogirane i stavljene van snage.

12.12 Ustupanje

- (a) Sponzor neće ovaj Ugovor ustupiti drugoj strani bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta, s tim što Sponzor može ustanoviti obezbjeđenje na pravima iz ovog

Ugovora u korist Zajmodavca kao i u korist svake finansijske instituciji ili institucija koje učestvuju u finansiranju Projekta.

- (b) Koncedent neće ustupiti ovaj Ugovor bez prethodne pisane saglasnosti Sponzora.
- (c) Ovaj Ugovor obavezuje i iz njega proističu prava u korist Strana i svakog njihovog sledbenika ili Lica na koje ustupe ovaj Ugovor, na taj način što stiču prava iz ovog Ugovora u skladu sa Tačkom 12.12(a) i Tačkom 12.12(b).
- (d) Svako ustupanje koje je suprotno ovoj Tački 12.12 biće ništavo.

12.13 Povjerljivost

- (a) Ovaj Ugovor i sve informacije koje su otkrivene u Ugovoru ili u vezi sa njim smatraće se povjerljivim i u skladu sa Tačkom 12.13 (c) i nijedna Strana neće takve informacije otkriti dijelom ili u cjelini bez prethodne saglasnosti druge Strane.
- (b) Ova obaveza se ne primenjuje na informacije koje su (kada su korišćene ili otkrivene) bile dostupne javnosti, ali ne kao rezultat kršenja ovog Ugovora, ili koje je Strana na zakonit način saznala ili je mogla saznati
- (c) Bez obzira na odredbe Tačke, nijedna Strana neće biti obavezna da pribavi prethodnu saglasnost druge Strane u vezi sa otkrivanjem informacija:
 - (i) svojim direktorima i zaposlenima i Povezanim licima te Strane, s tim da će ta Strana upotrebiti razumne napore kako bi obezbjedila da ta Povezana lica otkrivenu informaciju čuvaju kao povjerljivu pod istim uslovima predviđenim u ovoj Tački 12.13;
 - (ii) Licima koja je ta Strana profesionalno angažovala ili koja su angažovana u ime te Strane, s tim što će ta Strana zahtjevati od tih Lica da preuzmu obavezu da takve informacije čuvaju kao povjerljive i ta Strana će upotrebiti razumne napore kako bi osigurala da ta Lica ispoštuju ovu obavezu;
 - (iii) državnoj službi ili bilo kojoj državnoj ili regulatornoj agenciji u onoj jurisdikciji pod koju potpada ta Strana ali samo u onoj mjeri u kojoj prema zakonu postoji obaveza otkrivanja informacije;
 - (iv) bilo kojoj kreditnoj ili drugoj finansijskoj instituciji u vezi sa finansiranjem poslovanjem te Strane; ili

- (v) bilo kom Licu koje se ponaša u dobroj vjeri a na koje Strana koja otkriva informaciju namjerava da prenese u cjelini ili dijelom svoja prava i pogodnosti po osnovu ovog Ugovora,

ali (u svakom od slučajeva) samo u onoj mjeri koja je obavezna u vezi sa dobijanjem takvog finansiranja ili u vezi sa predloženim prenosom i pod uslovom da se ta institucija ili potencijalni sledbenik prethodno saglasi sa tom Stranom da preuzme obavezu čuvanja povjerljivih informacija pod bitno istim uslovima kao što su predviđeni ovom Tačkom 12.13; ili

- (vi) Nezavisnoj komisiji ili arbitru izabranom prema odredbama ovog Ugovora.
- (vii) u skladu sa Propisima Crne Gore.

12.14 Nepostojanje odgovornosti za pregled

Pregled ili odobrenje koje dâ neka Strana po pitanju nekog sporazuma, dokumenta, instrumenta, crteža, specifikacija, ili projekta koje predloži druga Strana kao ni kontrola koju vrši jedna Strana u skladu sa ovim Ugovorom ne oslobađa drugu Stranu obaveze od odgovornosti koju bi inače imala u slučaju svoje nepažnje u pripremi takvog sporazuma, dokumenta, crteža, specifikacije ili projekta ili za izvršenja tih radova ili za nepoštovanje mjerodavnih Propisa Crne Gore u vezi sa tim, ili da izvrši obaveze druge Strane po osnovu ovog Ugovora niti će biti odgovorna drugoj Strani niti bilo kom Licu za pregled ili odobrenje sporazuma, dokumenta, instrumenta, crteža, specifikacije, ili projekta ili takvu kontrolu.

12.15 Specifično ispunjenje

Ukoliko neka odredba ovog Ugovora ne bude izvršena u skladu sa njegovim odredbama Strane će, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj Propisima Crne Gore, imati pravo na specifično ispunjenje odredaba ovog Ugovora, bez obaveze dokazivanja neadekvatnosti novčane naknade štete.

12.16 Tvrđenje

- (a) Sponzor izjavljuje i garantuje da nije dobio, podstakao ili uticao na dodjelu ovog Ugovora ili bilo kog ugovora, odobrenja, saglasnosti, prava, interesa, privilegije, ili druge obaveze ili koristi koja se odnosi na Ugovor ili Projekat od Koncedenta ili bilo kog Državnog organa putem bilo kakve koruptivne ili nezakonite poslovne prakse.
- (b) Sponzor izjavljuje i garantuje da je u pisanoj formi u cjelosti predočio Koncedentu sve provizije, naknade posrednika i ostale troškove i naknade

(izuzimajući naknade za pružene usluge isplaćene zaposlenima kod Sponzora) koje su isplaćene ili su plative bilo kom Licu u ili izvan Crne Gore u vezi sa Projektom.

- (c) Sponzor izjavljuje i garantuje da nije dao niti se saglasio da niti će se saglasiti da bilo kom Licu iz ili van Crne Gore direktno ili indirektno preko drugog Lica, uključujući tu Povezana lica, zaposlene, zastupnike, saradnike, posrednike, konsultante, menadžere, direktore, brokere, akcionare, Sponzora, ili zavisna društva (i bilo kog od njihovih zaposlenih, zastupnika, saradnika, posrednika, konsultanata, menadžera, direktora, brokera, akcionara, sponzora) bilo kakvu naknadu, nagradu, mito, honorar ili protivuslugu, bez obzira da li je ista opisana kao naknada za konsultantske usluge ili drugačije, sa ciljem dobijanja, podsticanja ili uticaja na dodjelu ovog Ugovora ili bilo kog ugovora, prava, interesa, privilegije, ili druge obaveze ili koristi koja se odnosi na ovaj Ugovor ili Projekat od Koncedenta ili bilo kog Državnog organa osim one koja je izričito prikazana u skladu sa ovim.
- (d) Sponzor prihvata punu odgovornost i objektivno je odgovoran u slučaju davanja lažnih izjava, neotkrivanja informacija u potpunosti, pogrešnog predstavljanja činjenica ili preduzimanja bilo koje aktivnosti na način koji osujećuje svrhu izjava i garancija sadržanih u ovom Ugovoru i izjava koje je prema Ugovoru obavezno dati. Sponzor je saglasan da će svaki ugovor, saglasnost, odobrenje, pravo, korist, privilegija ili druga obaveza ili korist stečena na goreopisani način biti ništava.

12.17 Primjerci Ugovora

Ovaj Ugovor je zaključen u osam(8) originalnih primjeraka, dva primjerka za Sponzora i šest za Koncedenta.

12.18 Dalja uvjeravanja

Strane će zaključiti sve dokumente koji su u razumnoj mjeri neophodni da bi se ostvarila svrha ovog Ugovora. Nijedna Strana neće bez prethodne pisane saglasnosti druge Strane preduzeti ili propustiti da preduzme radnju za koju se razumno može očekivati da preduprijedi ili u bitnoj mjeri spriječi smetnje ili kašnjenja u realizaciji Projekta .

12.19 Razdvojjivost

Ukoliko sud ili drugi nadležni organ utvrdi da je neka odredba ovog Ugovora ništava, protivzakonita, neizvršiva ili protivna javnom poretku, to neće uticati ni na koji način na ostale odredbe ovog Ugovora i te ostale odredbe će ostati na snazi.

12.20 Djelimična nevažnost

Nezakonitost, nevažnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovog Ugovora u cjelini ili jednom dijelu prema zakonu neke jurisdikcije neće uticati:

- (a) na njihovu zakonitost, validnost ili izvršivost prema zakonu druge jurisdikcije;
- (b) na zakonitost drugih odredaba Ugovora.

KAO POTVRDU NAPRIJED NAVEDENOG, Strane su zaključile ovaj Ugovor u Podgorici, Crna Gora, navedenog dana.

Koncedent

Od strane: _____

Ime: _____

Funkcija: _____

[Sponzor]

Od strane: _____

Ime: _____

Funkcija: _____

Prilog 1

Definicije

Gde god se u tekstu ovog Ugovora koriste sledeći termini sa velikim početnim slovom, imaće sledeće značenje:

„Povezana lica“ – U odnosu na neko Lice, bilo koje drugo Lice koje, direktno ili indirektno, preko jednog ili više posrednika, kontroliše, je pod kontrolom, ili je pod zajedničkom kontrolom sa tim Licem. Za potrebe ove definicije, „kontrola“ (uključujući, sa povezanim značenjima, izraze „kontrolišući“, „pod zajedničkom kontrolom sa“ i „kontrolisan od strane“), kako je ovaj pojam korišćen u odnosu na bilo koju Lice, znači posjedovanje, direktno ili indirektno, moći da se usmjeri ili obezbjedi usmjerenje menadžmenta ili radnje takvog Lica, bilo putem vlasništva nad akcijama ili drugom vrstom vlasničkog učešća, putem ugovora, ili na drugi način.

„Ugovor“ – ima značenje koje je dato ovom terminu u uvodnoj odredbi.

„Radni dan“ – Svaki Dan osim subote, nedjelje, ili dana na koji je poslovnim bankama u Podgorici, Crna Gora zakonski dozvoljeno da ne rade.

„Datum početka rada“ - ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Društvo“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Ugovor o koncesiji“ – ugovor o koncesiji zaključen između Koncedenta i Sponzora dana [●] u vezi sa Projektom koji će biti noviran na Društvo u skladu sa svojim odredbama.

„Koncesioni period“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Koncesionar“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Osnivački akti“ – u odnosu na bilo koje Lice:

- (a) sva organizaciona i upravljačka dokumenta, uključujući sve dokumente usvojene ili registrovane u vezi sa formiranjem, osnivanjem ili organizovanjem takvog Lica;
- (b) svi akcionarski ugovori, sporazumi o glasanju, sporazumi o povjeravanju prava na glasanje, ugovori o osnivanju privrednog društva, ugovori o zajedničkom ulaganju, ugovori o upisu prava, ili drugi ugovori ili dokumenti koji se odnose na organizovanje, upravljanje, ili rad bilo kog Lica ili koji se odnose na prava, dužnosti i obaveze imaoaca bilo kog vlasničkog udjela u bilo kom Licu; i
- (c) bilo koja izmjena ili dopuna bilo čega od prethodno navedenog.

„Garancija izgradnje“ – ima značenje koje je dato Odjeljku 6.5(a).

„Slučaj povlačenja Garancije izgradnje“ – slučaj koji se identifikuje kao Slučaj povlačenja Garancije izgradnje iz Odjeljka 6.5(a).

„Ugovorni kapacitet“ – [•] MW, kao što je odredio Sponzor u svojoj ponudi da učestvuje u Projektu.

„Dan“ – period od dvadeset četiri (24) sata, koji počinje u 00:00 svakog dana, pri čemu će termin “Dnevno” biti shodno tumačen.

„Euro“ ili „€“ – jedinstvena valuta država članica Evropske Unije.

„Dan zaključenja“ – ima značenje dato ovom pojmu u uvodnoj odredbi.

„Finansijsko zatvaranje“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Finansijska dokumenta“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji

„Garancija finansiranja“ – ima značenje koje je dato u Odjeljku 6.3

„Slučaj povlačenja Garancije finansiranja“ – slučaj koje je identifikuje kao Slučaj povlačenja Garancije finansiranja iz Odjeljka 6.3

„Koncedent“ – ima značenje dato ovom pojmu u uvodnoj odredbi.

„IFC“ – Međunarodna finansijska korporacija.

„Propisi Crne Gore“ – znači:

- (a) zakoni Crne Gore, sporazumi, uredbe, normatvi, pravilnici, naredbe, odluke, sudske odluke, obavještenja, ili druge slične akte izdate od strane bilo kog Državnog organa, i
- (b) „*acquis communautaire* o energetici“ i „*acquis communautaire* o životnoj sredini“ određen Sporazumom o energetske zajednici, samo u mjeri u kojoj statuti, norme, pravilnici, naredbe, uredbe i propisi Crne Gore ne uređuju ili na drugi način regulišu bilo koje pitanje koje je uređeno ili na drugi način regulisano putem *acquis communautaire* o energetici ili *acquis communautaire* o životnoj sredini;

Uz njihove moguće izmjene, dopune, zamjene, reinterpretacije od strane Državnog organa, ili druge izmjene u nekom trenutku.

„Zajmodavac“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Crna Gora“ – Crna Gora.

„Mjesec“ – kalendarski mjesec po Gregorijanskom kalendaru.

„HE na Morači“ - serije hidroenergetskih postrojenja koje će se nalaziti na rijeci Morači, detaljnije opisano u Ugovoru o koncesiji.

„Prenosna mreža“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„MW“ – jedinica električnog proizvodnog kapaciteta jednaka 1 Megavatu ili 1,000,000 Vati.

„Obavještenje o zahtjevu“ – ima značenje koje je dato u Odjeljku 4.1

„Vlasnički interes“ –bilo koji vlasnički interes nad Društvom koji uključuje glasačka prava ili druga prava upravljanja i kontrole, i bilo koje hartije od vrednosti Društva koje su zamjenjive u takav vlasnički interes po volji njihovog imaoaca.

„Strana“ ili „Strane“ – ima značenje koje je dato u uvodnoj odredbi.

„Lice“ – bilo koje fizičko lice, privredno društvo, ortakluk, zajedničko ulaganje, udruženje, trust, organizacije bez svojstva privrednog društva, Državni organ ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

„Projekat“ - ima značenje koje je dato u preambuli.

„Projektni ugovori“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Državni organ“ – znači bilo šta od navedenog:

- (a) Koncedent, bilo koji njegov organ, bilo koji lokalni vladin organ sa nadležnošću nad Društvom ili Sponzorom, Projektom ili nekim dijelom;
- (b) Bilo koji organ, tijelo, agencija, ili pravosudni organ Koncedenta;
- (c) Sudovi u Crne Gore; ili
- (d) komisija ili nezavisno regulatorno tijelo koje ima nadležnost nad Društvom, Sponzorom, Projektom ili nekim dijelom.

„Kvalifikovana banka“ – poslovna banka rangirana na nivou ili iznad Kvalifikovanog minimalnog bankovnog rejtinga po kriterijumu dugoročnih obaveza po osnovu neobezbeđenih kredita u Eurima i koja nije uključena u bilo koju bitnu parnicu sa Koncedentom ili Državnim organom.

„Kvalifikovani minimalni bankovni rejting“ – rejting barem AA od strane *S&P* ili ekvivalent druge međunarodno priznate vodeće ustanove za kreditni rejting.

„Slučaj povlačenja usled propusta zamjene“ – bilo koji događaj, uslov ili okolnost koji se identifikuje u Odjeljku 6.7 koji daju pravo Koncedentu da povuče Garanciju finansiranja ili Garanciju izgradnje.

„Zahtjevani dan početka rada“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Zahtjevani dan finansijskog zatvaranja“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Kršenje od strane Sponzora“ – ima značenje koje je dato u Odjeljku 7.1.

„Sponzor“ – ima značenje koje je dato u uvodnoj odredbi.

„Period“ – ima značenje koje je dato u Odjeljku 2.1.

„Testirani kapacitet“ – ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

Prilog 2
Odredbe o Garanciji finansiranja i Garanciji izgradnje

Garancija finansiranja i Garancija izgradnje će:

1. imenovati Koncedenta kao korisnika istih;
2. imati rok važenja ne kraći od jedne (1) godine;
3. imati mogućnost povlačenja na prvi poziv po dostavljanju zahtjeva i obavještenja izdavaocu o nastanku Slučaja povlačenja Garancije finansiranja ili Slučaja povlačenja Garancije izgradnje ili Slučaj povlačenja usled propusta zamjene;
4. predvidjeti, sa stanovišta Koncedenta, izvodljive i praktične procedure povlačenja; s tim što, iste neće sadržati bilo koji uslov za povlačenje osim potvrde izdavaoca da je bilo koja isprava o povlačenju koju je potrebno dostaviti u vezi sa povlačenjem, *prima facie* u skladu sa zahtjevima Garancije finansiranja ili Garancije izgradnje (u zavisnosti od slučaja);
5. biti izdate od strane Kvalifikovane banke (ili njene filijale) sa sjedištem, i mogućnošću povlačenja u Evropskoj uniji ili bilo kojoj drugoj lokaciji koju Koncedent odobri;
6. predviđati da korisnik istih može učiniti više povlačenja po njima; i
7. izričito navoditi da se na njih primenjuju Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore i u mjeri u kojoj nije protivna Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv, Propisima Crne Gore.

Garancija finansiranja, pored ispunjenja gore navedenih zahtjeva, će:

1. imati maksimalni dozvoljeni iznos povlačenja jednak pet miliona eura (5.000.000 €); i
2. biti u razumno zadovoljavajućoj formi za Koncedenta; s tim što, garancija na prvi poziv sačinjena u formi garancije na prvi poziv priloženoj kao Aneks 1 ovog Priloga 2, koja na drugi način ispunjava kriterijume koji su ovdje postavljeni, ispunjava zahtjeve forme Garancije finansiranja.

Garancija izgradnje, pored ispunjenja gore navedenih zahtjeva, će:

1. imati maksimalni dozvoljeni iznos povlačenja jednak pedeset miliona eura (50.000.000 €); i
2. biti u razumno zadovoljavajućoj formi za Koncedenta; s tim što, garancija na prvi poziv sačinjena u formi garancije na prvi poziv priloženoj kao Aneks 2 ovog

Priloga 2, koja na drugi način ispunjava kriterijume koji su ovde postavljeni, ispunjava zahtjeve forme Garancije izgradnje.

Aneks 1 Priloga 2
Forma Garancije finansiranja
[Na memorandumu Banke izdavaoca]

GARANCIJA NA PRVI POZIV

Država Crna Gora

[•]

[•], Crna Gora

Predmet: Garancija finansiranja br. [•]

Pozivamo se na Ugovor o podršci sponzora od [•] (sa svim eventualnim izmjenama “Ugovor o podršci sponzora”) između [Sponzor] (“Nalogodavac”) i Crne Gore (“Korisnik”).

Obavješteni smo da Ugovor o podršci sponzora zahtjeva da Nalogodavac preda garanciju finansiranja („Garancija“).

Na zahtjev Nalogodavca, [] (“Banka”) se ovime neopozivo obavezuje da plati Korisniku ili upućeniku bilo koji iznos ili iznose koji ne prelaze ukupan iznos od pet miliona eura (5,000,000 €) (the “Iznos garancije”) po Bančinom prijemu u njenim prostorijama pisanog zahtjeva Korisnika ili njegovog upućenika i pisane izjave Korisnika ili njegovog upućenika u kojoj je navedeno:

- (a) da je Nalogodavac prekršio svoje obaveze iz Ugovora o podršci sponzora;
- (b) u čemu se sastoji kršenje obaveze Nalogodavca; i
- (c) iznos Korisnikovog zahtjeva koji ne prelazi Iznos garancije umanjen za iznos koji je eventualno Korisnik prethodno povukao.

Bilo koji zahtjev za plaćanje mora biti propisno potpisan od strane Korisnika ili njegovog ovlašćenog službenika ili zaposlenog ili njegovog upućenika ili ovlašćenog službenika ili zaposlenog kod upućenika.

Banka ovime (i) priznaje Korisnikova prava na povlačenje iz ove Garancije, (ii) priznaje da ni Banka, ni Nalogodavac ne mogu da stave van snage ovu Garanciju prije navedenog datuma njenog isteka bez pisanog pristanka Korisnika i (iii) obavezuje se da uvaži zahtjev Korisnika u skladu sa ovom Garancijom u mjeri u kojoj je takav zahtjev u skladu sa zahtjevima predviđenim ovom Garancijom, i da izvrši plaćanje u vezi s tim zahtjevom direktno Korisniku.

Ukoliko Korisnik ili njegov upućenik podnese zahtjev za plaćanje Banci do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu na dan kada Banka radi (svaki takav dan “*Radni dan*”), u skladu sa odredbama ove Garancije, Banka će uvažiti isti izvršenjem plaćanja Korisniku ili njegovom upućeniku iz odmah dostupnih sredstava, u skladu sa Korisnikovim instrukcijama za plaćanje i bez ograničenja, uslovljavanja, ispitivanja ili prava na prigovor sa Bančine strane, bez obavještenja Nalogodavca prije takvog plaćanja i bez obzira na bilo koja uslovljavanja, zahtjeve ili prigovore Nalogodavca ili bilo koje strane, i bez potrebe da Korisnik dalje obrazlaže takav zahtjev, do 16:00 časova popodne po lokalnom vremenu na taj Radni dan, a u suprotnom Banka će uvažiti Korisnikov zahtjev za plaćanje do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu sledećeg Radnog dana.

Ova Garancija ističe [●]. S tim u vezi, bilo koji zahtjev za plaćanje po ovoj Garanciji mora biti primljen od strane Banke u njenim prostorijama do tog datuma. Ni banka ni Nalogodavac ne mogu poništiti ovu Garanciju prije navedenog datuma isteka bez pisane saglasnosti Korisnika.

Iznos garancije će biti umanjen po Bančinom prijemu pisanog zahtjeva propisno potpisanog od strane Korisnika u kom je naveden iznos za koji Korisnik zahtjeva da se Iznos garancije umanji.

Ova garancija za dobro izvršenje posla je u skladu sa Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore, i sa Propisima Crne Gore u mjeri u kojoj isto nije u suprotnosti sa Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv.

[BANKA IZDAVALAC]

Od: _____
Ime:
Svojtvo:

Aneks 2 Priloga 2
Forma Garancije izgradnje

[Na memorandumu Banke izdavaoca]

GARANCIJA NA PRVI POZIV

Država Crna Gora

[•]

[•], Crna Gora

Predmet: Garancija izgradnje br. [•]

Pozivamo se na Ugovor o podršci sponzora od [•] (sa svim eventualnim izmjenama “Ugovor o podršci sponzora”) između [Sponzor] (“Nalogodavac”) i Crne Gore (“Korisnik”).

Obavješteni smo da Ugovor o podršci sponzora zahtjeva da Nalogodavac preda garanciju izgradnje („Garancija“)

Na zahtjev Nalogodavca, [] (“Banka”) se ovime neopozivo obavezuje da plati Korisniku ili upućeniku bilo koji iznos ili iznose koji ne prelaze ukupan iznos od pedeset miliona eura (50,000,000 €) (the “Iznos garancije”) po Bančinom prijemu u njenim prostorijama pisanog zahtjeva Korisnika ili njegovog upućenika i pisane izjave Korisnika ili njegovog upućenika u kojoj je navedeno:

- (a) da je Nalogodavac prekršio svoje obaveze iz Ugovora o podršci sponzora;
- (b) u čemu se sastoji kršenje obaveze Nalogodavca; i
- (c) iznos Korisnikovog zahtjeva koji ne prelazi Iznos garancije umanjen za iznos koji je eventualno Korisnik prethodno povukao.

Bilo koji zahtjev za plaćanje mora biti propisno potpisan od strane Korisnika ili njegovog ovlaštenog službenika ili zaposlenog ili njegovog upućenika ili ovlaštenog službenika ili zaposlenog kod upućenika.

Banka ovime (i) priznaje Korisnikova prava na povlačenje iz ove Garancije, (ii) priznaje da ni Banka, ni Nalogodavac ne mogu da stave van snage ovu Garanciju prije njenog navedenog datuma isteka bez pisanog pristanka Korisnika i (iii) obavezuje se da uvaži zahtjev Korisnika u skladu sa ovom Garancijom u mjeri u kojoj je takav zahtjev u skladu sa zahtjevima predviđenim ovom Garancijom, i da izvrši plaćanje u vezi s tim zahtjevom direktno Korisniku.

Ukoliko Korisnik ili njegov upućenik podnese zahtjev za plaćanje Banci do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu na dan kada Banka radi (svaki takav Dan “*Radni dan*”), u skladu sa odredbama ove Garancije, Banka će uvažiti isti izvršenjem plaćanja Korisniku ili njegovom upućeniku iz odmah dostupnih sredstava, u skladu sa Korisnikovim instrukcijama za plaćanje i bez ograničenja, uslovljavanja, ispitivanja ili prava na prigovor sa Bančine strane, bez obavještenja Nalogodavca prije takvog plaćanja i bez obzira na bilo koja uslovljavanja, zahtjeve ili prigovore Nalogodavca ili bilo koje strane bez potrebe da Korisnik dalje obrazlaže takav zahtjev, do 16:00 časova popodne po lokalnom vremenu na taj Radni dan, a u suprotnom Banka će uvažiti Korisnikov zahtjev za plaćanje do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu sledećeg Radnog dana.

Ova Garancija ističe [●]. S tim u vezi, bilo koji zahtjev za plaćanje po ovoj Garanciji mora biti primljen od strane Banke u njenim prostorijama do tog datuma. Ni banka ni Nalogodavac ne mogu poništiti ovu Garanciju prije navedenog datuma isteka bez pisane saglasnosti Korisnika.

Iznos garancije će biti umanjen po Bančinom prijemu pisanog zahtjeva propisno potpisanog od strane Korisnika u kom je naveden iznos za koji Korisnik zahtjeva da se Iznos garancije umani.

Ova Garancija je u skladu sa Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore, i sa Propisima Crne Gore u mjeri u kojoj isto nije u suprotnosti sa Jednoobraznim pravilima za garancije na poziv.

[BANKA IZDAVALAC]

Od: _____
Ime:
Svojtvo: